Organi Komiteti markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Uzʙekiston

Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана

На местно-еврейском языке

Proletarhoji tamomi dunjo, jak şaveton!

# BAJROQI MIHNAT

JANVAR
12
Seşanʙe
soli 1937
№ 9 (1780)

## Ba asosi dekreti leniniji dar xususi az nav ʙarpokuniji paxtacigi ʙurovarda şudagi

(Maqolaji rajisi TsIK Uzʙekiston rafiq Oxun-Boʙojūv)

Az rūzi ʙa dekreti taarixiji az nav ʙarpokuniji paxtacigi dast mondani Vladimir Ilic Lenin az ponzdah sol zijod guzaşt. Dar punkti 4-umi in dekret, ʙa sifati coraʙiniji əoqiʙ monda nameşudagi va maçʙuri, zarurijati maşinahoji xoçagiji qişloqi va udoʙrenijho qati taamin kardani xoçagihoji paxtakorro nişon doda şuda ʙud. Dar in dekret hamcunin inxel masalahoji muhimtarin, cunonci taşkil dodani xoçagiji kaloni kolektivi, ʙehtar kardan va vaseə kardani toru-seti oʙjorkuniji daşthoji paxtakori, muqarar kardani qoəidahoji agrotexniki rūjişoti paxta va digaraşro nişon doda şuda ʙud.

Dar hamun vaqti ʙa dekreti leniniji az nav ʙarpokuniji paxtacigi dast monda şudan, sanoəat va xoçagiji qişloqi mamlakati mo ʙaədi çanghoji imperialisti va grazdani dar ahvoli xaroʙ ʙudand va mo navakak ʙa davri oʙodkuni daromada ʙudem. Ba asosi nişondodhoji Lenin korro durustak taşkil dodan mo dar ʙoʙati az nav ʙarpokuniji paxtacigi muvafaqijathoji kalonro ʙa dast darovardem. Ba tahti rahʙariji taşkilotciji xoçagiji sotsialisti, vozdi ʙuzurgi mo rafiq Stalin, ʙa tahti rahʙariji TsK KP(ʙ) Uz, mo dekreti leniniro ʙo muvafaqijat ʙa vuçud ovarda, paxtakoriro to ʙa daraçaji taraqijoti mukamal rasondem.

SSSR ʙa mamlakati sanoəati vazmin gaşt. Ba asosi sar to po kolektivondan sinfi kulakhoro nest karda şud. Dar qişloq kolxozho va sovxozhoji əazamat ʙunjod karda şudand. Hozir in xoçagiho maşinahoji murakkaʙtarin qati taamin karda şudagi hastand. Kori asosiji dehqoniro dar xoçagiji qişloq traktor içro karda istodast.

Porsol rahʙarhoji partija va hukumati SSSR odamhoji ʙehtarini paxtakori Uzʙekiston, Toçikiston va Turkmanistonro qaʙul kardand; onho mukofoti əoli—ordenhoji SSSR qati mukofot karda şudand. Harakati sitsentnerciho dar kolxozho va sovxozho vaseə revoç joft, dar natiçaji in mo dar soli 1936-um hosiloti ʙalandro ʙa dast darovardem. Hozir mo dar gūştini ʙaroji hosiloti ʙaland dahho qahramonhoji haqiqi—Iʙrohim Rahmatūv ʙorin sadtsentnerciho dorem.

Dar soli 1934-um az respuʙlikaji mo 720 hazor tona paxta ƣundoşta şuda ʙud, ki in ʙa hisoʙi mijona az har gektar 8,2 tsentnerro taşkil mekard, amo dar soli 1936-um 1 milionu 415 hazor tona paxta ƣun doşta şud, ʙa gosudarstvo, nazar ʙa peşʙinikuniji plan, 335 hazor tona zijod paxta supurda şud. Ba hisoʙi mijona az har gektar az 16 tsentner zijod paxta supurda şud. Dar ʙajni du sol hosiloti paxta du karat ʙaland şudagi meʙoşad.

Respuʙlikaji Uzʙekiston çiʙati hosilot na faqat dar SSSR, ʙalke hamcunin dar tamomi çihon çoji jakumro megirad. Agar Amerikaji Şimoli az har gektar 2,3 tsentner paxtaji toza girad, Xitoj—2,4, Hinduston—2,3 tsentner girad, Uzʙekiston dar soli 1936-um az har gektar 5,4 tsentner paxtaji toza megirad.

In muvafaqijatho tifoqan nestand. Mo onhoro ʙa asosi nişondodhoji TsK VKP(ʙ) va rahʙari on rafiq Stalinro içro kardan ʙa dast darovardagi hastem. In muvafaqijathoji ʙuzurgro mo dar natiçaji gūştini saxti sinfi, ʙaroji ʙunjodijati kolxozi gūştin giriftan va ʙa muqoʙili majlhoji zidimexanizatoriji paxtakori gūştin giriftan ʙa dast darovardagi hastem. Davroni kolxozi, ustavi staliniji arteli xoçagiji qişloqi, corjakgiriji sotsialisti kardani kolxozho va sovxozho va harakati sitsentnerciho moro ʙa in muvafaqijatho rasondand. Zaminhoro ʙaroji fojdaʙariji əumrʙodu ʙepul ʙa kolxozho mustahkam kardan faəolijati kolxozcihoro ʙoz zijodtar ʙaland ʙardoşt. Maəlumast, ki ʙahori soli 1936-um ʙaroji taraqijoti paxta xuş naomada ʙud. Lekin, ƣajrati kolxozciho az şarojati ʙadi ʙodu havo zūr ʙuromad va kolxozciho hosiloti az in peş dida naşudagiro ʙa dast darovardand.

Ba sarvaqtaş guzaronda şudani çopuq, oʙdihi va kultivatsija taraqijoti durusti paxtaro ihtijoç kardand. Dar soli 1936-um ʙa kor karda ʙuromadani daşthoji paxtaro mexanikondan diqati çidi monda şuda ʙud. Az 200 hazor gektar zijodtar zaminro traktor qati korida şud, qariʙ 1 milion gektarro traktor qati kultivatsija karda şud. Ba az 600 hazor gektar zijodtar zamin udoʙrenihoji minerali andoxta şud.

Rajonhoji şimoliji Uzʙekiston, jaəne rajonhoji Kalinin Orçonikidze, Jangijūl va Cinos to soli 1934-um plani paxtasuporiro içro namekardand. Duşmanhoji sinfi va teoretikhoji noʙud inro az ʙoloji şarojathoji noxuşi xususijati in rajonho ʙudagi hast meguftand. Hosiloti ʙalandi paxtaji in rajonho dar soli 1936-um giriftagi „teorijaji" rajonhoji hosilotaşon pastro rad kardand. Agar rajonhoji Cinos, Jangijūl, Orçonikidze va Kalinin du sol peş az har gektar 7—7,5 tsentneri paxta megirifta ʙoşand, dar soli 1936-um onho az har gektar 21—22 tsentneri paxta supurdand. Dar mudati du soli oxirin in rajonho hosilotro ʙa 300 protsent ʙaland kardand. Cleni kolxozi „Uzar", rajoni Kalinin, komsomolkaji ordendor Qumuş-oj Hamroʙojūva az har gektari zvenoji xud 74 tsentneri paxta girift.

Dar soli 1936-um rajoni Andiçon az har gektar 28 tsentneri, rajoni Izʙoskant—30,5 tsentneri, rajoni Namangon az 27 tsentneri zijod paxta girift. Rekordsmeni çihoni Iʙrohim Rahmatūv, initsiatori harakati sadtsentnerciho, az har gektari ʙrigadaji xud 112 tsentneri paxta girift. Az Rahmatūv ʙorin kolxozciho mo to 50 nafar dorem.

Mo muvafaqijathoji soli guzaşta qati xotirçamə şuda nametavonem. Dar soli 1937-um mo ʙojad daraçaji ʙoz ʙalandi hosiloti paxtaro ʙa dast darorem. Ustohoji ʙehtarini paxtakori Uzʙekiston dar soli 1937-um az har gektar 150 tsentneri paxta megirem gufta dar peşi xud vazifa monda istodin. Dar inro ʙa dast darovardani onho jagon şuʙhaje nest.

Paxtakorhoji Uzʙekiston ʙo zaƣirpojakorhoji oʙlasti Kalinin corjakgiri karda istodin. In corjakgiri ʙa hosilotro ʙaland kardan saʙaʙciji kalon meşavad.

Soli 1936-um kolxozhoji Uzʙekistonro ʙoz zijodtar tiqimdor kard. Şumorişi kolxozhoji milioner, az rūji dastahoji hanuz nomukamal, ʙa 150-ta merasad. Şumorişi kolxozcihoji ʙa jak trudoden 15—20 sūm va hato 30 sūm megiriftagi, ʙa sadho ne, ʙalke ʙa hazorho merasad. Kolxozi nomi Ikromūv, rajoni Lenin, 18 hazoru 376 tsentner paxta supurda, 4 milionu 725 hazoru 295 sūm daromad kard. Kolxoz az jak xudi haqi mukofoti 2 milionu 182 hazoru 98 sūm pul girift. In xel kolxozho dar respuʙlika sad-sad hastand.

Daromadi əojilahoji çudogonaji kolxoziji kolxozi nomi Ikromūv (ʙo daromadi az ucastokhoji nazdi havligi karda meşudagi) ʙa 40 hazor sūm merasad.

Dar kolxozhoji respuʙlikaji mo dahho stantsijahoji elektrisiji kolxozi, idorahoji navi madani—kluʙ, qiroatxona, detsad va jasli soxta şuda istodast. Haqiqat ʙudani „zindagoni ʙehtar şudagi hast, rafiqho zindagoni xuşvaqt şudagi hast" guftagi suxani vozdi əazizi mo rafiq Stalinro in zijodtar ravşan nişon medihad.

Dar vaqti kori soli 1937-umro çamaʙast kardan, mo ʙa natiçahoji ʙoz zijodtar əəlo sohiʙ meşavem. Sijūti şiş rajonhoji dar rajoni Izʙoskant çeƣ zada meşudagi, sijūti sadtsentnercihoji dar Namangon çeƣ zada meşudagi, dogovori corjakgiriji sotsialistiji ʙo oʙlasti Kalinin ʙasta şudagi—ʙaroji hosiloti ʙoz zijodtar ʙaland corjakgiriji sotsialistiro dar kolxozho revoç dodan saʙaʙciji purquvat meʙoşand.

Hozir kolxozho ʙojad ʙa ʙahor durustak tajori ʙinand, hamaji korhoji zamistoniji ʙaroji giriftani hosiloti ʙaland zarur ʙudagiro guzaronand. Imsol mo kori ʙa ʙahor tajori didanro ʙojad hamin xel guzaronem, ki dar vaqti sar şudani kor hama: uruq, traktor, kultivator va digaraş tajor ʙoşad. Dar soli 1937-um dar vaqti kor guzarondan kolxozciho ʙojad ʙa zaminro vaseə kardan va onro plan kaşidan diqati çidi monand. Agar zamin xurd ʙoşad va majdoni on tekisu hamvor naʙoşad, in kori traktorro qin mekunonad.

Ba ʙahor durustak tajori didan, koramro ʙa mūhlati çudo ham kalta guzarondan, dar hamaji kolxozho, ʙrigadaho va zvenoho corjakgiriji sotsialistiro holekaj az hozir, az ʙahor xele peş revoç dodan; dar corjakgiriji ʙo zaƣirpojakorhoji oʙlasti Kalinin guzaronda şuda istodagi çoji jakumi əizatginro ʙa dast darovardan; dar soli 1937-um rekordhoji navi hosiloti paxtaro giriftan—ana vazifahoji dar peşi kolxozhoji mo meistodagi hamin xel hastand. (UzTAG).

## Az xususi dar Uzʙekiston taşkil dodani komisariathoji xalqiji sanoəathoji saʙuk xūrokvori va sovxozhoji ƣalakori va hajvonotparvariro içozat dodan

### QARORI TsIK SSSR

Muvofiqi moddaji 83-umi Konstitutsijaji SSSR Komiteti Markaziji Içroijaji SSSR qaror mekunad:

1. Talaʙi Komiteti Markaziji Içroijaji SSR-i Uzʙekistonro qoneə karda, dar SSR-i Uzʙekiston taşkil dodani in mazmun Komisariathoji xalqiji itifoqiju-respuʙlikonro içozat doda şavad:

Komisariati xalqiji sanoəati saʙuk,
Komisariati xalqiji sanoəati xūrokvori,
Komisariati xalqiji sovxozhoji ƣalakori va hajvonotparvari.

2. Dar Komiteti Markaziji Içroijaji SSR-i Uzʙekiston taklif karda şavad, ki ʙa mudati jak mah dar xususi komisariathoji xalqiji nav taşkil meşudagi qoəida tasdiq kunad.

Rajisi TsIK SSSR—M. Kalinin
Sekretari TsIK SSSR. I. Akulūv

Maskov, Kreml, 9-umi janvari soli 1937-um.

—o—

## Az xususi dar Turkmaniston taşkil dodani komisariathoji xalqiji sanoəathoji saʙuk, xūrokvori va komisariati xalqiji sovxozhoji ƣalakori va hajvonotparvariro içozat dodan

### QARORI TsIK SSSR

Muvofiqi moddaji 83-umi Konstitutsijaji SSSR Komiteti Markaziji Içroijaji SSSR qaror mekunad:

Talaʙi Komiteti Markaziji Içroijaji SSR-i Turkmanistonro qoneə karda, dar SSR-i Turkmaniston taşkil dodani in mazmun Komisariathoji xalqiji itifoqiju-respuʙlikonro içozat doda şavad:

Komisariati xalqiji sanoəati saʙuk,
Komisariati xalqiji sanoəati xūrokvori,
Komisariati xalqiji sovxozhoji ƣalakori va hajvonotparvari.

2. Dar Komiteti Markaziji Içroijaji SSR-i Turkmaniston taklif karda şavad, ki ʙa mudati jak mah dar xususi komisariathoji xalqiji nav taşkil meşudagi qoəida tasdiq kunad.

Rajisi TsIK SSSR—M. Kalinin
Sekretari TsIK SSSR—I. Akulūv.

Maskov, Kreml, 9-umi janvari soli 1937-um.

—o—

## Dar Sovnarkomi SSSR va TsK VKP(ʙ)

**Az ʙoʙati savdoji ƣala dar oʙlasthoji Kalinin, Ƣarʙi, Kursk, Stalingrad, Gorkij, ASSR-i Cuvaş, Marij va Qalmiq respuʙlikahoji Qazoqiston, Belorusija, Gruzija, Armenija va Uzʙekiston.**

Ba munosiʙati inki, oʙlasthoji Kalinin, Ƣarʙi, Kursk, Stalingrad, Gorkij, ASSR-i Cuvaş, Marij va Qalmiq, respuʙlikahoji Qazoqiston, Belorusija, Gruzija, Armenija va Uzʙekiston plani solonaji ƣalasuporiji Sovnarkomi SSSR va TsK VKP(ʙ) ʙaroji onho muqarar kardagiro içro karda xudro az uruqhoji korami ʙahori ihtijoç kardagi hastand, Soveti Komisarhoji Xalqiji SSSR va TsK VKP(ʙ) qaror kardand, ki ʙa kolxozho, kolxozciho va dehqonhoji mihnatkaşi oʙlast va respuʙlikahoji dar ʙolo zikr karda şudagi içozat doda şavad, ki onho ʙe jagon maʙaljat (ard, ƣala, va non) ro ʙa taşkilothoji kooperativi, hamcunin dar ʙozorhoji şahriju qişloqi va stantsijahoji rahi ohan furūşand. (UzTAG).

—o—

## Plani paxtatajorkuniro Uzʙekiston ʙa 131,7 protsent içro kard

Az rūji maəlumothoji Tresti paxtatajorkuniji Uzʙekiston, ʙa 1-umi janvari soli 1937-um dar sektori şartnomagi 1 milionu 344 hazoru 879 tona, dar sovxozhoji tresti Uzsovxozxlopok va OLAG—74 hazoru 896 tona paxtaji cigitnok tajor karda şud. Hamin tariq, dar Uzʙekiston 1 milionu 419 hazoru 775 tona paxta tajor karda şuda, plani paxtatajorkuni ʙa 1-umi janvari soli 1937-um ʙa 131,7 protsent içro karda şud.

Dar respuʙlika az plan ʙarzijod 341 hazoru 348 tona paxta tajor karda şud.

Ba zagotpunktho hole ham paxta omada istodast. Paxtasupori davom karda istodast.

Dar natiçaji plani paxtatajorkuniro ʙa 31,7 protsent zijod içro kardani respuʙlika kolxozho sohiʙi maʙlaqi xele kaloni haqi mukofoti şudand.

Az rūji maəlumothoji nomukamali Tresti paxtatajorkuniji Uzʙekiston, ʙa 1-umi janvari soli 1937-um ʙaroji hosiloti ʙaland ʙa kolxozhoji respuʙlikaji mo ʙa maʙlaqi 771 milionu 732 hazor sūm haqi mukofoti doda şud. Qismi ʙisjori in maʙlaqro kolxozhoji atrofi Farƣona giriftagijand.

—o—

KONTSERTI MUZIKA, AŞULA VA RAQSI GRUZINI

## Dar kontsert rafiq Stalin, rahʙarhoji partija va hukumat iştirok kardand

Dahrūzaji sanəati gruzini rūz ʙa rūz taəsirhoji navi xursandiro ʙa vuçud ovarda istodast. 8-umi janvar dar Teatri Kaloni Akademikiji Gosudarstvogi kontserti muzika, aşula va raqsi gruzini ʙo muvafaqijati ʙuzurg guzaşt.

Dar kontsert rafiqho Stalin, Molotūv, Voroşilūv, Kaganovic, Orçonikidze, Kalinin, Mikojan, Xruşcev, Skirjatūv, Mezlauk, Antipūv va Berija iştirok kardand.

Programaji kontsert az namojişhoji Trupaji aşulaji umumi mexondagiji etnografiji gosudarstvogiji Gruzijaji şarqi ʙo sardoriji korkuni xizmat nişondodaji sanəat A. Kavsadze, Trupaji aşulaji umumi mexondagiji etnografiji gosudarstvogiji Gruzijaji ƣarʙi ʙo sardoriji K. Packerija va jakaxonhoji teatri operaju ʙaletaji Tʙilisi iʙorat ʙud. Ba vositaji in programaji ʙojtarin madanijati ʙalandi muzikaji xalqi Gruzijaro harçoniʙa nişon doda şud. Tamoşoʙin aşulahoji kartalini, koxetini, megreli, guriji, imeretini, racini, apxazi va svaniro şunid, raqshoji onhoro did, hamaji sanəati gunoguni vokali va raqsaviji xalqi Gruzijaro ʙo xursandi tamoşo kard. Har namojiş ʙo qarsakzanihoji ʙaavçi ahli zal guzaşt.

Bisjor nomerhoji ʙaləro az rūji talaʙi tamoşoʙinho takroran nişon doda şud. Xususan „Aşulaji az xususi vozd" ʙudagiji az tarafi Trupaji aşulaji umumi mexondagiji etnografiji gosudarstvogiji Gruzijaji şarqi içro karda şudagi, aşulahoji „Suliko" va „Gurskaja kolxoznajaji" az tarafi Trupaji aşulaji umumi mexondagiji etnografiji gosudarstvogiji Gruzijaji ƣarʙi içro karda şudagi, ʙarūji kalon giriftand. Raqshoji əaloji somavi va tansho xursandiji tamoşoʙinhoro ʙavuçud ovardand. Kontsert ʙo „Aşulaji az xususi Stalin" ʙudagiro xondan tamom şud, ʙo on artistho vozdi xalqho rafiq Stalin va rahʙarhoji partijaju hukumatro taʙrik kardand. Tamoşoʙinho ʙa ovatsijaji artistho madad rasondand.

(UzTAG).

—o—

## Ba maʙlaqi 1 milion sūm molhoji sanoəati

Jak qator taşkilothoji xoçagi, madani va savdojiji respuʙlikaji mo ʙa eljūti respuʙlikoniji staxanovcihoji hosiloti ʙalandi paxta, ki dar Namangon 15-umi janvar jela meşavad, tajori dida istodin. Narkomvnutorg dar Namangon duto magazini moli sanoəati meforūxtagi jela mekunad.

Ba on du magazin ʙa maʙlaqi 1 milion sūm har xel molhoji sanoəati ʙurda meşavad. Dar onço garmol, molhoji trikotaz, maşinahoji cokdūzi, patefon va digar ciʙho... furūxta meşavad. Ci qadare va ci xela ki ʙa staxanovcihoji daşthoji paxta molu ciz darkorast, ʙaroji onho ʙurda meşavad.

DAR FRONTHOJI ÇANGI GRAZDANI DAR ISPANIJA

### Muvafaqijathoji askarhoji hukumati

BILBAO, (UzTAG). Dar fronti Asturija dar rajoni Puerto De-Ponton (az Rianto ʙa samti şimolu-şarq) askarhoji hukumati qişloqhoji Soto, Valdeon va nişeʙihoji çanuʙiji kūhhoji Penjas-De-Europaji ahmijati strategi doştagiro musaxar kardin.

Dar fronti Santander şūrişciho pozitsijahoji dar „Piko-De-Espinos" (ʙa mollari Viljarkajjo) az dastaşon ʙarʙod dodagiro ʙoz az sari nav ʙa dast medarorem, gufta harakat kardin, amo onhoro əoqiʙ partofta şudast va az onho dar majdoni zaftu zanam ʙisjor odam kuştaju jarador şudast.

*

LONDON, (UzTAG). Muvofiqi maəlumoti muxʙiri dar Madrid ʙudagiji Rejter, rajisi komiteti mudofiaaji Madrid Miaxa 7-umi janvar ʙa vakilhoji matʙuəoti cunin guftast, ki zaftu-zanamhoji zūr, xususan, dar rajoni Las-Rosas (az Madrid ʙa samti şimolu-ƣarʙ) şuda guzaştand.

Askarhoji hukumati,—guftast Miaxa,—ʙo 10 hazor askarhoji ʙo texnikaji hozira silohpūş ʙudagiji Germanija zaftu zanam karda istodin.

*

### Zaftu zanamhoji zūr dar fronti Madrid

### Mahi sejumi mudofiaaji qahramoniji Madrid

MADRID, 8 (UzTAG). Daslovi mahi sejumi qaval karda şudani Madrid ʙo zaftu zanamhoji xelo zūr sar şud, ki onho kamtar-kamtar fasq karda holekaj panç rūz ʙoz davom karda istodin. Şūrişciho, ʙaroji az flangi şimolu-şarq ʙa Madrid zarʙa zadan harakati zūrro revoç doda istodin. Huçumi 3-umi janvar ʙa Boadilija del Monte kardagiji şūrişciho ʙa xod cunin maqsadi jakume doşt, ki rahi ʙa La Korunja meʙurdagi va jake az rahhoji Madridro ʙo fronti Gvadaram pajvand mekardagiro ʙurida şavad. Fikri komandovaniji faşistho çudo ham ravşan maəlum ast: on fikr az on iʙorat meʙoşad, ki ʙaroji ʙa Madrid huçum kardan ʙa xod ʙoz jak rah jela karda, ʙaroʙari hamin qismi rahi aloqaji fronti Gvadaramro dar zeri xatar monda şavad.

Az Boadilija del Monte ʙa Las Rosas rafta, hamin tariq ʙa rahi Korunja ʙuromada, quvathoji şūrişciho ʙa tarafi çanuʙu-ƣarʙ rū ʙa çoniʙi Madrid gaştand. Lekin dar inço onho dar El Plantioji ʙa nazdikihoji Los Rosas mavçud ʙudagi ʙa pozitsijahoji respuʙlikanciho vo xūrdand. Muvofiqi maəlumothoji omadagi, şūrişciho dar hamin punkt to ʙa hole muqoʙilijati respuʙlikancihoro şikast doda natavonistin. 7-umi janvar jak şaʙi ozod dar inço zaftu-zanami xelo zūri xunrezi şuda guzaştast, ki dar on har du taraf dojim ʙomʙahoji dasti partoftin.

Huçumhoji şūrişciho dar in dafəa ʙo qavigiji maxsus farq mekunand. Hamaji in az in ʙoʙat guvohi medihad, ki onho ʙa zaftu zanam kajho ʙoz va ʙefaəq tajori didin. Şūrişciho ʙa zaftu-zanami hamin front ʙisjor qismathoji navi ʙa tan lisosi legioni xoriçi doştagiro ovardin. Muvofiqi maəlumoti matʙuəoti mahali, hozir „doʙrovoletshoji" Germanija va Italija liʙoshoji legioni xoriçi pūşida gaştin.

Hamaji in zaftu-zanam ʙa şūrişciho qimat qaltida istodast. Respuʙlikanciho ʙar jak vaçaʙ zaminro muhofizat karda istodin. Şūrişciho ʙo zaftu zanamhoji xelo vazmin ojista-ojista ʙa peş omada istodin, ʙarʙodhoji onho çudo ʙisjorand. Muhofizatcihoji Madrid ʙoşand, dar hodisaji nomardaniji Madrid varaqahoji ʙav navista istodin. Baədi har jak zaftu zanam rūjixati qahramonhoji çangi muqoʙilijatgiji ʙo ʙomʙhoji nav pur şuda istodast.

Baroji fikr kardan asos mavçud hast, ki 7-umi janvar respuʙlikanciho şiş aeroplan ne, ʙalke haft aeroplani „gejnkeliro" zada qaltondin, amo onho du aeroplani xudro ʙarʙod dodin, jaktaji on aeroplanho zada qaltonda naşuda, amo dar natiçaji avarija şudan noʙud şudast. Umuman ʙarʙodhoji aviatsijaji Germanija dar Ispanija çudo ham ʙisjorand. Dastahoje maçʙurand, ki dar mudati tamomi vaqti zaftu-zanamhoji havoji to 70 dona aeroplani „Gejnkeliro" zada qaltonda şudagijast. In hele hameş nest, cunki hamaji zaftu-zanamhoji aviatsijaji respuʙlikoniro ʙa hisoʙ darovarda najodast, dar inço hamcunin aeroplanhoji „junkersi" dar havo zada qaltonda şudagi va dar aerodromho noʙud karda şudagi ʙa hisoʙ girifta şudagi nestand. Lekin dar zaftu-zanamhoji 70 aeroplani „Gejnkeliro" zada qaltondagişon respuʙlikonciho hamagi panç aeroplani xudro ʙarʙod dodagi meʙoşand.

Az oromiji du haftinaji fronti Madrid jagon nişoni ham namond. Paronʙaroniji artilerija qariʙ xomūş nameşavad. Uƣhoji şūrişciho to rafta ʙa kūcahoji şahr qaltida istodin.

*

### Barʙodhoji kaloni qismathoji germani

LONDON, (UzTAG). Muvofiqi maəlumoti „Ivning Standart" 7-umi janvar şūrişciho ʙa maqsadi az Madrid ʙa samti şimol 15 kilometr ʙoqistar huçumi zūr kardan ʙo sardoriji askarhoji jakacini udaraliji germani dar fronti Madrid ʙataljonhoji italjani, polkhoji marokoji va qismathoji legioni xoriçiji Ispanijaro ʙurovardin. Muvofiqi suxanhoji gazetaho, in huçum „xelo zūr harakat kardani general Franko va hamcunin maşvaratcihoji harʙiji italjaniju germaniji" meʙoşad. Muvofiqi suxanhoji gazeta, qismathoji germani xususan ʙarʙodhoji kalon didin, cunki onho dar qator zico-zic istoda huçum karda istodin.

*

### Huçumhoji şūrişciho şikast xūrda istodin

PARIZ, 8 (UzTAG). Cizele ki GAVAS maəlumot medihad, dar maəlumoti komiteti mudofiaaji Madrid, ki onro poʙaiji 8-umi janvar cop karda şudagi meʙoşad, cunin gufta [illegible] pozitsijahoji dar rajoni Pozuelo-de Alarkon va Umera doştagiji respuʙlikonciho, ki dar onço du rūz ʙoz zaftu zanamho guzaşta istodin, ʙoz az nav huçum kardin. Respuʙlikonciho ʙa huçumi askarhoji germani va marokoji mardanavor muqoʙilijat karda istodin. Se hamlaji huçumkunandaho ʙa pozitsijahoji askarhoji hukumati xūrda tika tika şudin. Zaftu-zanami zūr davom karda istodast.

Dar vilojati Leon askarhoji hukumati, ʙa peş daromada, qişloqhoji Osexa, Saxamere, Riesta, Ponton, Soto, Posada de Valdeon, Los Ljanos va Kaldeviljaro musaxar kardin.

*

### Muvafaqijati aviatsijaji respuʙlikoni

VALENSIJA, (UzTAG). Agentstvoji FABRA maəlumot medihad, ki pagohiji 7-umi janvar çavqijati aeroplanhoji respuʙlikoni pozitsijahoji dar Los Rosas va Maxadaonda doştagiji şūrişcihoro ʙa taki ʙomʙa giriftast. Peşini Maxadaondaro ʙoz ʙa taki ʙomʙa girifta şudast. Bomʙahoji az ʙoloji aeroplanho partofta şudagi ʙa çojhoji peşini karda şudagi omada xūrdin. Jagon aeroplani şūrişciho ʙaroji ʙa kori aviatsijaji respuʙlikoni muqoʙilijat kardan harakat nakardast. Soati 4 rūz dar ʙoloji Alkala de Enares aeroplani faşisti „Gejnkel" mavçud şudast. Panç aeroplani qiranʙozi ʙa peʙovi on parvoz kardagiji hukumati ʙa on aeroplan nazdik rasida, onro dar ʙoloji Karaʙancel Baxo zada qaltondin.

Eskadriljaji aeroplanhoji respuʙlikoni, ki on dar Andaluzija ʙomʙapartovi karda gaştast, vokzali şahri Rondaro ʙa taki ʙomʙa girifta, pojezdro ʙo asʙoʙhoji harʙi noʙud kardast.

—o—

### Şūrişciho paroxodi „Roza Ljuksemʙurgro" nigoh doştin

LENINGRAD, 8 (UzTAG). 7-umi janvar upravleniji paroxodgariji Baltija az paroxodi „Roza Ljuksemʙurgi" ʙo 4200 tona toşkūmir az Roterdam ʙa Italija rafta istodagi, radiogramma giriftast. Kapitani paroxod rafiq Popūv maəlumot dodast, ki pagohiji 6-umi janvar paroxodro dar proliv Giʙraltar paroxodi mohoriçiji şūrişcihoji Ispanija nigoh doştin, ʙa portū Seuta ʙardast. Baədi durustak kovu-pos karda, dokumenthoro dida ʙaromadan soati 6 [illegible] ʙa paroxod içozat doda şudast, ki rahaşro davom dihad.

## Odamhoji ʙehtarini kolxozi „Mevaji Oktjaʙr"

Nison Boruxūv

**Jishoq Notonūvi** staxanūvcije ki ʙa hisoʙi miljona az har gektari zvenoji 62 tsentneri paxta supurdagi hast, az ʙrigadaji **Nison Boruxūv** hast. Boruxūv ʙrigadiri peşqadami kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" az har gektari ʙrigadaş ū ʙa hisoʙi miljona 45 tsentneri paxta supurd. Dar soli 1936-um ʙa Boruxūv znacoki stalini, grammofoni [illegible], patefon, velosiped mukofot doda şudagi meʙoşad. Ba soli 1937-um ʙrigadaji Boruxūv tajorihoji xelo naqz didagi hast.

**Hananija Şolūmūvro** dar kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" ustoji paxtakor hisoʙ mekunand. In dar haqiqat tūqri hast. Şolūmūv 5 sol ʙoze dar in kolxoz ʙrigadiri paxtakor hast. Brigadaji ū har sol plani paxtasuporiro ʙarzijod içro mekunad. Imsol ʙrigadaji Şolūmūv ʙa hisoʙi miljona az har gektari 32 gektar zaminaş 25 tsentneri paxta supurd. Şolūmūv ʙaroji hosiloti ʙalandi soli 1937-um tajorihoji lojiqanda didagi hast.

**Hamid Sajidūv** ham jake az [illegible] kolxozcihoji paxtakori Uzʙek hast. Ū ʙrigadir ʙuda, plani paxtasuporiji soli 1936-umro ʙarzijod içro kardagi meʙoşad. Brigadaji ū dar soli 1937-um hosiloti ʙoz ham ʙaland dodani şuda, ʙa xud voçiʙijathoji әamali giriftagi hast.

**Mardexaj Joquʙūv** ʙrigadiri kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" hast. Se sol ʙoze ʙrigadiri karda, dojim plani paxtaro ʙarzijod içro mekunad. Ƣajri in Joquʙūv cleni komsomol va aktivi kolxoz hast.

## ÇAMӘBASTHOJI KORI STAXANŪVIJI KOLXOZCIHOJI KOLXOZI
# „MEVAJI OKTJABR"

Dar oxiri mohi dekaʙri soli 1935-um kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" tūji dahsolagiji xudro guzaronda ʙud. Dar on vaqt kolxoz koru harakati dahsolaji xudro çamәʙasti karda, ʙa xud jak qator vazifahoji әamaliro qaʙul karda ʙud.

Baroʙari jak qator vazifahoro ʙa xud qaʙul kardan, kolxozciho va kolxozcizanhoji kolxozi mazkur ʙa nomi tamomi kolxozcihoji jahudi muroçiәatnoma navista ʙudand, ki on dar gazetaji **mahi dekaʙri soli 1935-umi** „Bajroqi Mihnat" cop karda şuda ʙud. Ba holati on muroçiәatnoma ham kolxoz ʙa xud jak qator vazifahoro qaʙul karda ʙud, ki çudo ham muhimtarini on vazifaho, gūştin ʙaroji hosiloti ʙalandi paxta ʙud. Dar xudi on vaqt zvenohoji **Notonūv**, Pinhosūv va ʙrigadahoji **Boruxūv** va Şolūmūv ʙaroji sohiʙi hosiloti sitsentneri şudan vaәda doda ʙudand.

Kolxozciho dar muroçiәatnomaji xud, az gazetaji „Bajroqi Mihnat" pursida ʙudand, ki on ʙa içro şudani vazifahoji ʙa holati muroçiәatnoma girifta şudagi nazorat kunad va dar oxir az çamәʙasti on navisad. Hozir cunin vaqte rasid, ki mo az xususi kor va çamәʙasthoji soli xoçagiji qişloqiji 1936-umi in kolxoz gap zada, ʙaho dihem.

Az hama peş haminro guftan zarurast, ki dar soli staxanūviji 1936-um dar kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" harakati udarniki, staxanūvi va corjakgiriji sotsialisti hamcunin ʙa avç daromad. Şumorişi zvenoho va kolxozciju kolxozcizanhoji ʙa harakati staxanūvi va corjakgiriji sotsialisti hamroh şudagi torafta ʙisjor şud. Ana in harakati staxanūvi va corjakgiri ʙa korhoji kolxoz ʙutanan gardiş ʙa vuçud ovard.

Dar kolxoz kiştu kori ʙahoriro ʙa sarvaqtaş guzaronda tamom kardand. Korhoji copuq va oʙdihihoji paxta, nazar ʙa solhoji peş xelo ʙa avç guzaşta, ʙa sarvaqtaş va ʙo sifati naqz tamom karda şuda ʙud. Copuqu oʙdihihoji xuşsifat, tamomi zaminhoji paxtaro panç şiş ʙor va jak xel ucastokhoro haft—haşt marotiʙa ʙo sifat copuq kardan hosiloti ʙalandro ihtijoç kard.

Paxtacini va paxtasuporiro in kolxoz ʙo tajorihoji xelo naqz peşvoz girifta guzarond. Plani paxtasuporiro panço rūz peş az mūhlati muqarar karda şudagi içro karda şud. Zvenohoji Notonūv, Pinhosūv va ʙrigadaji Boruxūv paxtasuporiro ʙajni 7—8 rūz tamom kardand.

Dar natiçaji kori staxanūviji dar ʙoloji daşthoji paxta guzaronda şudagi, kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" ʙa 1-umi janvari soli 1937-um plani paxtasuporiro ʙa 180 protsent içro kard. Ba hisoʙi miljona az har gektar 18 tsentneri paxta supurda, nazar ʙa soli 1935-um daraçaji paxtaro ʙa 75 protsent va nazar ʙa soli 1934-um daraçaji hosilotro ʙa 125 protsent ʙaland karda şud.

Agar daraçaji hosiloti ʙrigadaho va zvenohoji çudogonaro sançem, ana in xel meʙoşad. Brigadaji jakum

Rajisi kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" Jahudo Çūrajov

—ʙrigadiraş **Boruxūv** az dah gektar, zamin 450 tsentner jo ki ʙa hisoʙi miljona az har gektar 45 tsentner paxta supurd. In ʙrigada dar kolxoz çoji jakumro girift. Zvenoji **Notonūv** az hamin ʙrigada meʙoşad, ki in zveno az har gektar 62 tsentneri paxta supurdagi hast.

Brigadaji dujum, ʙrigadiraş **Hananjo Şolūmūv** dar kolxoz çoji dujumro girift. In ʙrigada az 32 gektar zaminaş ʙa hisoʙi miljona az har gektar 25 tsentneri paxta supurd.

Az zvenoho, — zvenohoji **Gavriel Pinhosūv** çoji dujumro megirad. In zveno ʙa hisoʙi miljona az har gektar 45 tsentneri paxta supurdagi hast. Brigadahoji **Joquʙūv**, **Sajidūv** va zvenohoji **Çūrajūv** va **Joquʙūva** ham plani paxtaro az 175 to 250 protsent içro karda, sohiʙi hosiloti ʙalandi paxta şudand.

Hamin tariq kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" dar rajoni Karmina ʙa safi kolxozhoji peşqadam daromada, sohiʙi jak qator muvafaqijatho şud. Az paxtaji ʙa gosudarstvo supurdageş kolxozi mazkur az 300 hazor sūm zijodtar daromad girift, ki qariʙ 175 hazor sūmaş haqi mukofoti meʙoşad.

Mo dar inço haminro nişon dodani hastem, ki az har jak gektari hosiloti paxta kolxoz qariʙ 3000 sūmi daromad giriftagi hast, ki in az xususi fojdanok ʙudani hosiloti paxta guvohi medihad.

Az paxta in qadar daromad girifta, sohiʙi peşravi va muvafaqijatho şuda, kolxoz „Mevaji Oktjaʙr" ʙoz ʙa cunin әizzatu oʙrū arzoni şud, ki cleni in kolxoz **Jishoq Notonūv** ʙa delegatiji Sjezdi VIII-umi Şūroiji Umumi Ittifoqi sajlov karda şuda, ʙa qatori Stalini ʙuzurg va dūstdori tamomi kolxozciho Konstitutsijaji stalinro dast ʙardoşta, tasdiq kard. Ƣajri in dar rūzi tūji kolxozhoji rajoni Karmina haft nafar ʙrigadiru aktivhoji in kolxoz rafiqho **Çūrajūv**, **Iljovujūv**, **Şolūmūv**, **Boruxūv**, **Joquʙūv** va **Notonūv** sohiʙi mukofothoji qimatʙaho şudand.

Hamin tariq mo cunin gufta metavonem, ki kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" voçiʙijathoji ʙa holati muroçiәatnomaji navistageş ʙa xud qaʙul kardageşro ʙolşevikona içro kard. Dar gūştini hosiloti ʙalandi paxta qadami aval mond.

Dar gūştini ʙaroji hosiloti ʙalandi paxta in qadami aval ʙudanaşro kolxozciho xudaşon his karda, tiramohi soli 1936-um jak cand coraʙini va korhoji darkoriro guzarondagi hastand. Tamomi ucastokhoji ʙahori soli 1937-um paxta korida meşudagi ronda şudagi meʙoşad. Dar jak xel ucastokho du marotiʙa zaminro ronda şud.

Ƣajri kori paxta, kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" xoçagihoji qanalsardor ham dorad. Az ucastoki saʙzaju saqalotkori, az ƣalaju dona va digaraşham hosiloti naqz girifta şud. Dar fermahoji moliji hajvonotparvari; fermaji govhoji şirdeh, gūspandi qarokūlparvari hamcunin kolxozciho xelo naqz kor kardand. Tamomi voçiʙijathoji: ƣalarasoni; gūşt, paşmrasoni, pūsti qarokūlsuporij va digaru digaraşro kolxoz ʙa nazdi gosudarstvo ʙa sarvaqtaş içro kard. Az hamaji in xoçagiho ham kolxoz daromadi kalon girift.

Şumorişi govu gūsolaho, әaspho va gūspandu ʙuzhoro ham kolxoz xelo zijod kard. Ba masalaji parvarişi hajvonot kolxozciho va kolxozcizanho namunahoji kori naqzro nişon dodand.

Ba kori әimoratandozi kolxoz dar soli 1936-um xelo peşravihoro ʙa dast darovard. Jak kluʙi kaloni sesad kas meʙurdagiji ʙa jonaş panç xona doştagi, jak maktaʙi panç sinfa, jak hamomi jevrūpoji, jak cand xonaju manzilçojhoji nav әimorat karda şud.

Dar soli 1936-um kolxoz dizelu maşinaji stantsijaji elektrisiro az nav soxta, ʙa xonaji hama kolxozcihoelektris guzarond. Dar kolxoz jasliju ʙoqca, maktaʙ va digar korhoji әomaviju madani hamcunin naqz ʙa rah monda şud.

Dar natiçaji hamaji in kolxozciho sohiʙi daromadi naqz şuda, zindagoneşonro xelo ʙehtar kardand. Dar inço qariʙ hama kolxozciho govu gūsola dorand. Hama kolxozciho az xonahoji naqz ihtijoç karda şudagi hastand. Bistu panç kolxozci patefonnok, panç—şişteşon velosiped giriftagi hastand. Dar xonaju havliji kolxozciho seriju puriji produktho dida meşavad. Az rūji hisoʙothoji peşakiji karda şudagi ʙa har jak trudodeni xud kolxozciho dah sūmi pul va jak cand kiloji saʙzaju saqalot megirand.

Hamaji in peşravi va muvafaqijathoro mustahkam kardan, dar soli 1937-um ʙa ʙalandihoji hosilot rasidan va kolxozro ʙoz ham çihati taşkili va xoçagi mustahkam kardan,—vazifaji xelo muhimi ʙrigadirho, zvenovodho aktivho va tamomi kolxozciho va kolxozcizanho meʙoşad. Mo ʙovar dorem, ki staxanūvcihoji kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" dar soli nav sohiʙi peşravi va muvafaqijathoji nav şuda, dojim dar safi peşqadamho meistand.

M. Jis.

## Soveşcani dar xususi dar maktaʙho korhoji sijosi guzarondan

10-umi janvar az maktaʙhoji şahro rajonhoji Uzʙekiston korkunhoji ʙehtarini taşkilothoji komsomoliju pioneri va muәalimhoji aәloci ʙa şahri Toşkand dar soveşcaniji ʙaholati TsK LKSM Uz va Narkompros dar xususi dar maktaʙho korhoji sijosi guzarondan çeq zada şudagi omadand.

Dar zali soveşcani qismgirandaho ʙa soati 6 namozdigar çama şudand. Soveşcaniro sekretari TsK LKSMUz rafiq **Tarasūv** jela karda, dar suxani purmazmuni xud cunin guft:

—Moju şumoho hamin sali du ʙor çama şuda, masalaji dar maktaʙho cixel içro karda şudani qarori sjezdi 10-umi komsomolro sançida, peşraviju kamʙudihoji xudro gufta, corahoji әamali dida istodem. Mo imrūz masalaji dar maktaʙho cixel ʙa rah monda şudani tarʙijaji sijosi va ʙa muqoʙili taәsiri әaksulxalqi cixel gūştin ʙurdani maktaʙhoro mesançem.

Maәnoji taәsiri әaksulxalqi dar maktaʙho ci meʙoşad?—gufta, rafiq Tarasūv suxani xudro davom kard.—Maәlumast, ki soli guzaşta, dar maktaʙhoji Toşkand jakcand grupahoji xuligani va ʙanditi jofta şudand. In grupahoro duşmani sinfi dar maktaʙho taşkil doda ʙud. Garcande mo ʙa muqoʙili on grupaho ʙa sarvaqtaş gūştin ʙurda ʙoşem ham, amo hozir dar maktaʙho inxel grupaho nest gufta, xotirçamә şudan mumkin nest. Gūştinro ʙa muqoʙili duşmani sinfi zūr kardan darkor hast. Baroji in korro zūr kardan, huşjoriji sinfiji taşkilothoji komsomoli, pioneri va muәalimhoji maktaʙhoro zūr kardan darkor hast.

Az jod ʙarovardan darkor nest, ki kori maktaʙro partija ʙa taşkiloti komsomol supurdagi meʙoşad. Ba in ʙovariji partija komsomolho ʙojad ʙo namunahoji naqz çuvoʙ gardonand.

Ba asosi rūznomaji soveşcani ʙaroji dokladu ʙa rafiq Çumaʙajūv korkuni TsK LKSMUz suxan doda şud.

10-umi janvar soveşcani to soati 10 şaʙ kaşol jofta, ʙoz 11-umi janvar az soati 10 sahar to soati 5 namozdigar davom kard. Qismgirandahoji soveşcani: vozatiho, komsorgho, muәalimho va rahʙarhoji maktaʙho az taçriʙahoji ʙehtarin va kamʙudihoji xud caqcaq kardand. Soveşcani ʙaroji korhoji ojandaji maktaʙho alohida plan qaʙul kard, ki korkunhoji maktaʙho ʙojad az rūji on әamal karda, kori xudro girifta ʙarand.

H.

## CORJAKI SEJUMI TAӘLIMRO BO TAJORIHOJI NAQZ ŞAR MEKUNEM

TOŞKAND. Hamaji muәalimho dar kantseljarija ʙa xat navistan maşqul ʙudand. Onho ʙa kim-cixel ƣajlaju sukutho ʙand ʙuda, daftarhoro ʙa tartiʙ darovarda istoda ʙudand.

Ba peşi muәalimho nazdik şudem, maәlum, ki onho ʙaroji corjaki sejumi taәlimro ʙo tajorihoji naqz sar kardan planhoji korkardaʙurori va kalendariji xudro tajor karda istodin.

Baroji az hamaji korhoji umumiji maktaʙ va muәalimho tūqritar oşno şudan ʙo mudiri maktaʙ rafiq Fuzajlūv suhʙat guzarondem.

— Tamomi kori vazmini taәlim dar corjaki sejum meʙoşad-megūjad Fuzajlūv.—In corjak, nazar ʙa digar corjakho tajorigarihoji çudo ham ʙisjorro mexohad. Mo dar in xusus naqz kor guzarondem. 10-umi janvar muәalimho ʙo planhoji korkardaʙuroriji soxtagiji xud ʙa kaʙineti metodiji gorONO raftand. Az onço kamʙudihoji xudro sarpur karda omadand. Ana hozir onho planhoji xudro ʙa tartiʙ ovarda, tajoriji xudro dida istodin.

13-umi janvar tamomi muәalimho ʙo tajoriji zūr, ʙo planhoji korkardaʙurori va kalendari ʙa sinfho daromada, darshoji xudro sar mekunand.

11-umi janvar, Maktaʙi 91-um Ş. Arenūv.

## PRAVLENIJAJI ARTEL NAZORAT KUNAD

SAMARQAND. Dar arteli trikotazʙuroriji „8-umi mart" 139 nafar clenho kor mekunand, ki 79 nafari onho ʙesavod meʙoşand. Dar in arteli kori maktaʙi savodʙurori ʙa daraçaji past ʙa rah monda şudagi hast.

Baroji ʙesavodho az porsol ʙoz du grupa maktaʙi savodʙurori kor karda istodast, lekin to ʙa hole az on jak nafar artelci ham savodnok şuda namomadast. Maktaʙ heç kamʙudi nadorad. On az asʙoʙhoji taәlim mukammal taәmin karda şudagi hast. Artelciho ʙoşand ʙaroji savodnok şudan xohişi kalon dorand. Lekin muәalim korgurezi karda istodast. Ba kori maktaʙ az tarafi taşkilothoji artel, xususan pravleniji on ham nazorat karda nameşavad. Agar jak rūz dars guzarad, 2—3 rūz dars nameşavad. Dar natiçaji in taәlimgirandaho darsi xondageşonro ʙaәdi du rūz ʙoz faromūş karda ʙa maktaʙ nameojand. Az hamin saʙaʙ maktaʙi savodʙuroriji heç rūji peşraviro nadida, ʙajni jak sol jak odamro ham vipusk nakardast.

Nest kardani ʙesavodi diqqatro talaʙ mekunad. Pravleniji artel va xususan taşkiloti komsomoliji on ʙa in kor diqqati maxsus doda, ʙa kori har rūzaji maktaʙ nazorat kunand va ʙaroji to oxiri mahi mart artelcihoro az jak sar savodnok kardan corahoji әamali ʙinand.

Z.N.

## Dar kolxozi „Manzara" ʙexoçagi hukm ronda istodast

KATAQŪRƢON. Garcande kolxozi nomi Manzara, rajoni Kataqūrƣon, ʙaroji hosiloti paxta va plani onro içro kardan dar soli 1936-um sohiʙi jak cand muvafaqijatho şuda ʙoşad ham, kamʙudihoji on ham xelo ʙisjorand. Darin kolxoz ʙexoçagi va harkiju-harcigi hukmron meʙoşad.

Kolxoz ʙaroji hajvonotaş to ʙahole avqotvori tajor nakardast. Kamtar alafaʙedaji mavçudaro hajvonoti kolxoz holekaj xūrda sof kardagijast. Şiş sar әasp in du moh ʙoz ʙa avqoti xelo kamquvat mondagijast. Govho ham avqotvoriji naqz nadorand.

Ba in ahvoli ʙeavqoti darkori mondani hajvonot pravleniji kolxoz (rajisaş Josupūv) saʙaʙ şudagijast. Kolxozi mazkur 8 gektar zamini alaf dorad. Lekin az on zamin faqat jak marotiʙa darav karda, digaraşro hamtuxak monda, ʙa taki poji hajvonot pojmolu noʙud karda şudagijast. Az 8 gektar zamini alaf faqat 1000 ʙoq ʙeda tajor karda şudastu xalos. Digar heç ciz tajor karda naşudast. In az jak taraf ʙoşad, az tarafi digar dar in kolxoz ʙa hajvonot nigohuʙini naqz ihtijoç karda naşudast. Na pravleni va na ʙrigadiru zavxoz ʙa in kor diqqat namemonand. Әaspxonaju govxonaho cirkinu iflos ʙuda, hajvonot ʙa ahvoli ʙad hast. Cūşqaparvari kolxoz—Mixoelūv har rūz 2—3 sar cūşqaʙaccaro noʙud karda istodast. 26-umi dekaʙr 2 cūşqa va 27-umi dekaʙr jak cūşqa az noloji ʙenazorati murdagi meʙoşad.

Hamin tariq, qariʙ 100 sar hajvonoti kolxozi mazkur dar inço ʙenazorat hast. Beştarini clenhoji kolxoz va dar in çumla clenhoji pravleni dar şahr hastand. Onho az hajvonot va az digar koru-ʙori kolxoz mutlaqo xaʙar nadorand.

Jak masalaji digari ʙa kori hajvonotparvari voʙasta ʙudagiro nişon dodan darkorast. Porsol ʙa 16 kolxozci 16 sar gūspandi modaji qaroqūli doda şuda ʙud. Az ʙaroji in gūspandho ʙa hukumat pūsti qaroqūli doda, sarşumori onhoro zijod kardan darkor ʙud. Amo az saʙaʙi ʙa in kor ʙepisandi kardan hama kolxozciho gūspandi giriftageşonro ʙa ʙozor ʙurovarda furūxtand. Dar on vaqte ki kolxozciho gūspandhoji qaroqūliro ʙa ʙozor ʙurovarda mefurūxtand, pravleniji kolxoz az in ahvol xaʙar doşt, lekin xudaşro ʙa nofahmi zada, ʙa in kamʙudi jagon cora nadidagi meʙoşad.

Dar kolxoz hamcunin ʙa kori xoçagiji saʙzaju saqalotkori kamʙudi dida meşavad. Bahori soli 1936-um kolxozi nomi Manzara 4 gektar çuvori, 2 gektar kartoşka, 1 gektar xarʙuza va digar xel cizho korida ʙud. Agar hozir daromadi in xoçagiro pursed, hici ham nest,—gufta çuvoʙ medihand.

Dar haqiqat hamin xel hast. Kolxoz az on heç, ciz ham nagiriftast. Hosiloti kartoşka, çuvori, xarʙuza va digaraşro az sari zamin har kas ʙa ixtijori xud kanda, girifta raftagijast. Bexoçagi va harkiju harcigi dar in kolxoz to ʙa hamin daraça rasidast, ki ʙa 16 gektar zamin kolxoz ʙecakori karda, ʙa on trudoden masrif karda, lekin heç ciz ham daromad nakardast. Agar az in xusus az rajis va zavxozi kolxoz pursed, mo namedonem,—gufta çuvoʙ medihand.

Rajisi kolxoz çuvoʙgar ʙudani xudro faromūş kardast. Ū hato ʙa zidi ustavi arteli xoçagiji-qişloqi harakat karda ʙa ixtijori xudaş 7000 sūm puli kolxozro girifta, cojxonaji surx әimorat kardagi hast va hole in ki in kor dar plan nişon doda naşudast va maçlisi umumiji kolxozciho in xaroçotro tasdiq nakardast.

Jak qalam, haminro guftan darkorast, ki agar ʙa kolxozi nomi Manzara jak komisijaji maxsusi MTS va Rajzemvod omada, koru harakati pravleniji onro sançad, ʙoz xelo kamʙudiho rūji kor karda meşavand.

Mo az taşkilothoji rajoni talaʙ mekunem, ki ʙaroji kamʙudihoji nişon doda şudagiro tezi qati ʙartaraf kardan cora dida, daromadu xaroçoti şudagiro az jak sar sançida ʙuromada, ʙa vajronkorho va ʙa odamhoji dar kolxoz ʙexoçagi va harkiju-harcigiro rah dodagi corahoji qatәi ʙinand.

Kolxozci.

—O—

## Kinofilm az xususi sljūt

Idoraji Uzʙekkinoxronika az xususi sljūti respuʙlikoniji staxanūvcihoji peşqadami paxta filmi maxsus meʙurorad. Ba Namangon operatorho M. Kovnat va Şerzoʙidūv va assistent Rahmonūv meravand.

Ūzʙekkinoxronika dar Namangon apparaturaju asʙoʙhoji maxsusi rūşnoji medodagi meʙarad, ki on asʙoʙho ʙaroji sljūtro ʙa kartina giriftan darkor hastand.

Tamomi materialhoji dar sljūti respuʙlikoniji staxanūvcihoji hosiloti ʙalandi paxta ʙa kartina kaşida, tajor karda meşudagiro ʙa filmi avoznok gardonda meşavad.

## Odamhoji ʙehtarin Kolxozi „Mevaji i Oktjaʙr"

**Efrajim Iljovujūv** se sol ʙoze dar kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" rajisi soveti hosilot hast. Iljovujūv dar kolxoz odami kordon va ustoji paxtakor hast. Ū 11 sol ʙoze dar in kolxoz kor mekunad. Bisjor kolxozcihoji jahudiro ū xudaş ʙorin ustoji paxtakor kard. Notonūv ʙo rahʙari va maslihati aka Efrajim kor kardagi hast.

Zvenovodi staxanūvciji ʙrigadaji jakum **Gavriel Pinhosūv**. Zvenoji Pinhosūv az har gektar zamin ʙa hisoʙi miljona 45 tsentneri paxta supurd. Dar rūzhoji paxtacini Gavriel rūze 80—100 kilogram paxta mecind. Baroji kori staxanūveş ʙa Pinhosūv jak gūspand mukofot doda şudagi hast.

**Karomat Joquʙūvaji** staxanūvcizanro hama kolxozcihoji kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" naqz medonand. Ba kori staxanūveş Joquʙūva jak ne, ʙalke dahʙor mukofot giriftagi hast. Dar soli 1936-um ū zvenovodi kolxoz şuda, planro qariʙ ʙa 200 protsent içro kard.

**Rahim Çūrajūv** ham zvenovodi peşqadami kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" hast. Zvenoji ū plani paxtaro az 200 protsent zijodtar içro kardagi hast. Dar dastovi soli 1936-um ʙa Çūrajūvi staxanūvci az tarafi TsIK-i UzSSR jak patefon mukofot doda şuda ʙud. Çūrajūv sohiʙi znacoki poxodi stalini şudagi hast.

Отв. редактор М. АМИНОВ Redaktori çuvoʙgar M. AMINŪV
Upolnoglavlit Ja.—№ 357 Uzpoligrafkomʙinati nomi Ikromūv